

Ku pfula programme ya wena

Hikokwalawo ka yini ni fanele ni lunghisa?

Mfumo u lava ku pfula ti ECD programmes kuri ti pfula hi ndlela yo hlayiseka. Leswi swi vula kuri emahlweni ka ku pfula programme ya wena, ku fanele u lunghisa matirhelo wo hlawuleka ku pfula ku hunguta khombo ra ku hangalasa vuvabyi bya Coronavirus. Mfumo u veke Fomo ya Self-Assessment, Standard Operating Procedures na Special Directions leti hlamuselaka hi matirhelo lawa.

Hi landzela switepe swihi ku pfula?

- 1 Vana na hinkwaso leswi lavekaka eka Fomo ya Self-Assessment.
- 2 Tata na ku rhumela Fomo ya Self-Assessment.
- 3 Heta Training ya ku pfula ya SmartStart.
- 4 Rhumela papila ro fana eka vatswari.
- 5 Sayina Declaration ya Compliance.
- 6 Pfula programme ya wena.

Step 1: Vana na hinkwaso leswi lavekaka eka Fomo ya Self-Assessment

- Hlaya Section 4.2 eka Checklist ya Fomo ya Self-Assessment.
- Languta kuri hi swihi swilo le swi lavekaka leswi u ta swi kotaka, na leswi unga lavaka mahungu o tala kumbe ku pfuniwa ku swi kota.
- Endla le swi lavekaka hi nkwaso.
- Loko u lava ku pfuniwa, vulavula na Club Coach ya wena.

SmartStart yi ta ku nyika:

- * Phakethe ya mpfuneto ya ti mask ta xikandza, xisibi, na swilo swa ku basisa.
- * Ti documents leti ku vuliwaka hi tona eka Section 4.1 eka fomo ya Self-Assessment (le yi kumekaka eka data-free website ya hina)

Step 2: Tata na ku rhumela Fomo ya Self-Assessment

- Loko nhlamulo ya wena kuri "Ina" eka leswi lavekaka hinkwaso eka Section 4.2 ya Fomo ya Self-Assessment, hetelela ku tata fomo. Loko nhlamulo ya wena kuri "Ee" eka yin'wana ya leswi lavekaka, vuyela e ndzhaku eka Step 1, ive loku swi laveka kombela Club Coach ya wena yi ku pfula.
- Teka xiboho xa ku heta Fomo ya Self-Assessment e phepheni kumbe online.
- Tata Section 1, 2, 3, na 4 ya fomo. Section 5 a swi bohi ku yi tata.
- Eka Section 3.3, tirhisa noti ya SmartStart Guidance 'Ku swikota ku kuma nomboro ya le henhla ya vana'.
- Sayina fomo, i vi u yi submita online, kumbe u nyika Club Coach ya wena copy ayi fambisa eka ti ofisi ta DSD.

SmartStart Club Coach ya wena yi taku nyika:

- * Papila ra Fomo ya Self-Assessment.
- * Ti Posters na vuleteri bya Standard Procedures (e.g. ku hlola, ku vona ti mpawu, mpfhuka wa xiviri, na ku hlamba mavoko).

Step 3: Heta Training ya ku pfula ya SmartStart

- Hlaya Summary and Checklist ya SmartStart Syandard Operating Procedures and Directions.
- Heta Training ya SmartStart yaku pfula eka ku fambiseni programme ya wena hiku hlayiseka. (Training leyi yi ta kumeka online kumbe eka Club Coach ya wena).

SmartStart yi ta ku nyika:

- * Training ya online (data-free eka website ya hina). Ku ta laveka uva na Smartphone ku endla leswi. Loko unga rina Smartphone, kombela Club Coach ya wena ku ku pfuna hi training.

Step 4: Rhumela papila ro fana eka vatswari na vahlayisi

- Tsala siku ra ku pfula na ti phone namba eka papila ra ku fana u nyika vatswari na vahlayisi va vana eka programme ya wena.
- Teka xilipi xa nhlamulo e makumo ka papila eka vatswari hinkwavo.

SmartStart Club Coach ya wena yi ta ku nyika:

- * Papila ra ku fana ra mahungu a ku pfula ku nyika vatswari na vahlayisi.

Step 5: Sayina Declaration ya Compliance

- Sayina u veka na date eka Declaration ya Compliance, u yi veka e rivaleni la ku ngenwaka koho eka programme ya wena.

SmartStart yi ta ku nyika:

- * Fomo ya Mfumo ya Declaration of Compliance.

Step 6: Pfula ECD programme ya wena

- Siku emahlweni ka ku pfula ECD programme ya wena, endla nhlamulo wa leswi landzelaka:
 - Basisa ngopfu ndzawo ya wena hinkwayo.
 - Lunghisa ndzawo ya ku hlamba mavoko (xisibi na mati wo basa a ku rhelela).
 - Hayeka ti posters ta mahungu na Workplace Plan e vondeni.
 - Lunghisa ndzawo ya ku hlola na ndlela ya ku yima layini, na ti sayini.

SmartStart Club Coach ya wena yi ta ku nyika:

- * Ti posters ta mahungu na masayini.
- * Papila ra Workplace Plan.

U lungele ku pfula – Nkateko wa kahle!

